

Vuk'uzenzele

O e tlisetšwa ke Dikgokagano tša Mmušo (GCIS)

English/Sepedi

Phato 2022 Kgatišo 1

Go matlafatša basadi ka temo



■ Ngaka Ethel Zulu o šoma ka diatla tša gagwe polaseng ya gagwe fao a bjalo merogo le go godiša dikgogo tša go fela di lokollwa gore di itshelele tše a di rekišetšago mabenkelekgorparareng a dijo ao a sepetšwago gabotse.

Seswantšo ke sa Ngaka Zulu.

Owen Mgadi

Ngaka Ethel Zulu ke molemi potlana wa semaka yo a tšwelago pele go atlega.

O šomiša kwešišo ya gagwe ye e tseneletšego ya phepo le mengwaga ya boitemogelo go ya go tšweletša merogo le dikgogo tša tlhago mo polaseng ya

gagwe ka maikešo a go matlafatša basadi ba bangwe go ba balemi ba kgwebo.

Ngaka Zulu (48), yoo a nago le lengwalo la dithuto tša phepo la maemo a bongaka, o na le polase ya dihekethara tše 23 go la Cullinan kgauswi le Pretoria, fao a tšweletšago le go dira ditsweletšwa ka puno ya merogo le dikgogo tša tlhago tše a di romelago

go mabenkelekgorparara a mmalwa a dijo.

Polase ya gagwe e na le baithuti ba 20 ba ba lego lenaneong la tlhahlo bao ba ithutelago dithuto tša temo. Ngaka Zulu o tlogetše mošomo wa gagwe Kgorong ya Temo kua profentsheng ya Leboa Bodikela gore a thome etšentshi ya tlhahlo, Hope Nutrition Business Consultants.

Se ke ka morago ga ge a hudugetše Gauteng eupša a palelwa ke go hwetša mošomo bjalo ka setsebi sa phepo.

O rata temo kudu gomme pono ya gagwe ke go dira gore basadi ba tsene temong ka bontši ka mo go kgone-gago, lekala le a dumelago gore le na le bokgoni bja go matlafatša le go hlola mešomo.

“Ke šomile mengwaga ye seswai, ke šomišana le balemiši, gomme re thušitše balemi ba ba ntši ka polo-kego ya dijo, maphelo le phepo. Temo e bile mamoratwa wa ka go tloga ke sa le yo monyane gomme ga se nke ka ipona ke dira selo se sengwe ka ntle le temo.”

Ka etšentshi ya tlhahlo, Ngaka Zulu o hhalositše gore o šomile diprofentsheng tše tshela ka moka, a thuša basadi le baswa go dira mešomo ya bona ya bolemi.

Kgwebo ya temo ya dikgogo

Ka 2017, Ngaka Zulu o ile a lemoga gore tlhahlo ya gagwe ga e na mohola ge e se na dipolo, bjalo o rekile polase gore a kgone go šomiša tsebo ya gagwe.

Lehono, o bile molemi wa kgwebo ya dikgogo tša nama tša ka godimo ga 7 500.

Leano la gagwe la mathomo e be e le go tšweletša merogo ya tlhago fela.

“Dikgogo ke di nyakela gore ke hwetše manyora.

Gape ke a tše malapeng a batho gore merogo ya ka e dule e le ya tlhago. Ke ka fao kgopolu ya dikgogo tša nama e tlilego ka gona.

Ka mengwaga ye mabedi, re tšweleditše dikgogo tša nama tše 5 000 gomme ra thoma go rekišetša mabenkelekgorparara a dijo a tikologo.”

O tlaleditše ka gore dikgogo tša gagwe ke tša go fela di lokollwa gore di itshelele ebile ke tša tlhago, tša go hloka dihomoune. O šomiša manyora a dikgogo go godiša merogo ya go swana le sepenetšhe, porokholi, khabetšhe le diphepha.

Ntle le mabenkelekgor-

E tšwelapele letlakaleng la 2


Lesedi Ledwaba o bea kgwebo ya go aga maemong a godimo

Letlakala 11



Mofofiši wa paraštu wa mosadi wa mathomo ka Afrika Borwa

Letlakala 10



IKGOKAGANYE LE RENA GO

Vuk'uzenzele

@VukuzenzeleNews

Diwepsaete: www.gcis.gov.za

Emeil: vukuzenzele@gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

Mogala: (+27) 12 473 0103

Tshedimosesto House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083



Go bala Vuk'uzenzele Ikhweletšwe GOVAPP mo go:



Nyaka SA Government mo go Google playstore goba mo go appstore

VUK'UZENZELE KE MAHALA, GA E REKIŠWE

E tšwelapele go tšwa letlakaleng la 1

rara a dijo, Ngaka Zulu o rekišetša gape le barekiši ba mebileng ditšweletšwa tša gagwe. Kgwebo ya gagwe e atlega kudu mo e kgonnego gore e thwale basadi ba 12 ba go šoma go ya go ile.

Go ya ka Ngaka Zulu, dikgogo ke lekala la bohlokwa kudu ka mo nageng, ka ge malapa a mantši a e ja nama ya kgogo kudu go feta mehuta ye mengwe ya nama.

Ngaka Zulu o na le phišegelo ya go hlahlha

basadi ba 1 000 ka tša bolemi nageng ka bophara ngwaga wo mongwe le wo mongwe. Gape o nyaka go ba yo mongwe wa batšweletši ba go tshepega ba Afrika Borwa ba dikgo-go tša go fela di lokollwa gore di itshelele le merogo ya tlhago.

O eletša balemi ba basadi ba ba nago le phišegelo ya go thoma go lema ka bonnyane gomme ba se ke ba emela thekgo ya mmušo. "Ge thekgo ya mmušo e go fihlela, e tla ba go ba okeletsä. Ge o nyaka go tšweletša dikgogo tša nama tše 3 000, ga go na selo se se go thibelago go



thoma ka tše 20. Boledišana le mabenkelekgorparara a dijo go hwetša dinyakwa

tša bona mabapi le boleng bjo ba bo nyakago gomme le šome ka dihlopha gore le kgone go kgotsofatsa di-nyakwa tša bona tša boleng le palo yeo ba e hlokago ya ditšweletšwa," a tlaleletša.

Go matlafatša basadi ka temo

Ngaka Zulu o dumela gore temo e ka bapala karolo mo go matlafatšeng basadi ka tša ikonomi le go hlolela basadi mešomo ye mentši.

"Ge o matlafatša mosadi, o matlafatša setšhaba. Re kgona go abelana ka tsebo ya rena le go dira gore mošomo o phethagatšwe

ke batho ba bantši."

O tlaleletša gore basadi ga ba swanelo go felela fela go mešomo ya temo eupša ba swanelo go kgatha tema makaleng a mangwe a intaseteri a go swana le go dira dikgwebo tša ditšweletšwa ka puno, dikgwebo tša go phuthela ditšweletšwa le dikgwebo tša go reka-o-rekiša.

"Go iterela ditšhelete ke se sengwe sa dilo tše di ka thušago go fediša leuba le la dikgaruru tša go thewa godimo ga bong gomme seo se ka fihlelewa ka temo, magareng a tše dingwe," go boletše Ngaka Zulu.

Dikgwebopotlana di hlohloletšwa go dira dikgopelo tša thekgo

Nosihle Shelembe

Tona ya Tlhabollo ya Dikgwebopotlana, Stella Ndabeni-Abrahams, o hlohleeditše dikgwebopotlana tša ka makheišeneng le dinagama-gaeng go dira dikgopelo tša thekgo ka Lenaneo la Kgwebo ya Dinama-gaeng le Makheišeneng (TREP).

"Morero wa rena ke go šogana le tlhokego ya mešomo le bohloki, eupša maikarabelo a rena a mangwe ke go godiša ikonomi," go boletše Tona Ndabeni-Abrahams.

Ge a e fa polelo Seminareng ya Baswa ya SheTradesZA ye e bego e swerwe malobanyana go la Pretoria, tona o rile boleng bja godimodimo bja TREP bo eme go R 1 milione, moo karolo ye nngwe e lego thušo gomme ye nngwe ke kadimo.

Borakgwebo ba go dira kgwebo dinagamageng

goba makheišeneng ba ka dira kgopelo ya thekgo, go akaretšwa thekgo ya ditšhelete, ka foromo ye e tlwaelegilego ya go tšwa go Lekala la Tlhabollo ya Dikgwebopotlana (SEDA), Lekala la Ditšhelete tša Dikgwebopotlana (SEFA), Sekhwama sa Bosetšhaba sa Matlafatšo (NEF) le Lekala la Bosetšhaba la Thabollo ya Baswa (NYDA).

Go kgotsofatsa dinya-kwa, beng ba dikgwebo ba swanetše go ba badudi ba Afrika Borwa.

Dikema tše di late-lago di a hwetšagala go borakgwe-bo bao ba kgotsofatsago dinyakwa:

- Lenaneo la thekgo ya mapaka a marotho le mapaka a dibosabosane a manyane
- Lenaneo la thekgo ya bomekheniki le tokišo ya mebele ya difatanaga (gape le mabenkele a manyane le a go ikema a diphatse le borakgwebo

ba e sego ba tlwaelo ba difatanaga le metšene)

- Lenaneo la thekgo ya maselaga
- Lenaneo la thekgo ya dikgwebo tša diaparo, mašela le letlalo
- Lenaneo la thekgo ya dikgwebo tša didirišwa tša go itlhokomela
- Lenaneo la thekgo ya diphaza
- Lenaneo la thekgo ya dikgwebo tša dijо tše di apeilwego le tša go beša nama
- Go ngwadiša e ya go smmesa.gov.za gomme o tlatše tshedimošo ye e nyakegago.

Ka maitapišo a go kgonthiša gore ditshepedišo tša thekgo ya ditšhelete tša dikgwebopotlana di sepetswa gabotsa gape ntle le mathata, mmušo o kata-nela go kopanya ditheo tša dikgwebopotlana go bopa lekala le letee.

"Ka se sebaka re swaragane le go kopanya SEFA le SEDA gape le Lekala la

Tlhabollo ya Dipanka tša Dikhamphani."

Lenaneo la SheTrades

Ndabeni-Abrahams o rile ka mananeo a go fapano, mmušo o thušitše lekala la dikgwebopotlana gore le gole gape le hlole mešomo ye e nyakwago kudu.

"Kgoro ya Tlhabollo ya Dikgwebopotlana le SEDA di bopile tirišano le Senthya Boditšhabatšhaba ya Kgwebišano (ITC), go tliša mananeo a SheTrades Afrika Borwa, le go hloma sentha ya SheTradesZA.

"Maikemišetšo a lenaneo le ke go matlafatša dikgwebo tše beng ba tšona e lego basadi gore di dire kgwebo ka nageng, ka dinageng tša selete le ka dinageng tša boditšhabatšhaba. Senthya e thekga go matlafatšwa ga mabokgoni a kgwebo le bophadišane bja bo-nnyane borakgwe ba basadi ba Maafrka Borwa ba 10 000 godimo ga

lebaka la mengwaga ye mene," tona o boletše bjalo.

Borakgwebo ba basadi ba Maafrka Borwa ba go batamela ba 3 000 ba šetše ba ngwadišitše go Senthya SheTradesZA ebile ba amogela thuto ya intheneteng ya mahala le go matlafatša bokgoni.

Senthya SheTradesZA gape e tla kaonafatša gore dikgwebo tše beng ba tšona e lego basadi di fihlelele peeletšo le go kwalakwatša menyetla ya kgwebo.

"Go kgatha tema ga kgoro le SEDA ka go Senthya SheTradesZA go laetša bokgafo bja rena mo go hlabolleng le go kgonthišeng matlafatšo ya ikonomi ya basadi ka Afrika Borwa," go boletše Tona Ndabeni-Abrahams.

- SANews.gov.za

Go hwetša tshedimošo ka botlalo mabapi le Seda leletša **0860 663 7867**, romela imeili go info@seda.org.za goba o tsene wepo-saeteng ya www.seda.org.za



government
communications

Department:
Government Communication and Information System
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: 012 473 0353

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Head of Editorial and Production

Regomoditswe Mavimbela
Regomoditswe@gcis.gov.za

Acting Editor-in-Chief

Zanele Mgadzi | Zanelemgadzi@gcis.gov.za

Acting Managing Editor

Tendai Gonese | tendai@gcis.gov.za

News Editor

Nolutshando Motswai

Writers: More Matshediso
Ursula Graaff

Graphic Designers

Tendai Gonese | Benny Kubjana

Production Assistants

Jauhara Khan | Sebastian Palmer

Language Practitioners

Nomgcibelo Motha | Boitumelo Phalatse
Thandolunye Khulu | Mahanyele Ramapala

All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

Vuk'uzenzele

is published by Government Communications (GCIS)

abc

Printed by:



RISING SUN PRINTERS
for tomorrow's betterment

Distributed by:

ON THE DOT



Re ka kgona ebole re tla dira tšohle go fedisa kgaotšo ya mohlagase ka go šielana



Mo dibekeng tše mmalwa tše di fetilego, kgaotšo ya mohlagase ka go šielana e tshwentše ikonomi ya rena gomme e hloletše Maafrika Borwa ka moka mathata a magolo.

Kgato ya 6 ya kgaotšo ya mohlagase ka go šielana go hlotšwe ke tahlegelo ya metšhene ya go tšweletša mohlagase wa go feta dimekawate (MW) tše 18 000 ka lebaka la go senyega ga diyuniti tše gona le go hlokega ga batho ba go e lokiša ka lebaka la seteraeke seo se sa šireletšwago sa bašomi ba Eskom.

Ka lebaka la tlhaelelo ya mohlagase sebaka sa go feta mengwaga ye lesome ya dithhaelelo tše mohlagase, Maafrika Borwa ga a molato ge a ikwa a gakane-gile ebole a befetšwe. Ka dinako tše go swana le ye,

go bonagala eka tlhaelelo ya mohlagase e ka se fhle mafelelong.

Le ge go le bjalo, mola kgaotšo ya mohlagase ka go šielana e mpefala, nnene ke gore re šetše re tšere magato a mmalwa a bohlokwa go rarolla tlhaelelo ya kabayo mohlagase.

Selo sa mathomo sa bohlokwa ke go tsepamiša tshepedišo ya mohlagase.

Ge tshepedišo e dutše e boela sekeng le bokgoni bja tšweletšo bo bušetšwa sekeng, Eskom e tla kgona go fokotša kgaotšo ya mohlagase ka go šielana go ya dikgatong tše fase.

Tumelelano yeo e fhleletšwego magareng ga Eskom le mekgatlo ya bašomi e tla kgontšha ditokišo tše bohlokwa le go bušetša diyuniti tše tlaleletšo maemong a gore di šome. Tsela ya phepelo go tšwa Cahora Bassa ka

Mozambique e boetše sekeng, e tlaleletša keriti ka 600 MW, gomme Yuniti ya 6 ya Medupi e boetše go šoma ka Mokibelo, e tlaleletša ka 720 MW ye nngwe.

Diyuniti tše tlaleletšo di letetšwe go boela sekeng, go tšwelapele go fokotša tlhaelelo ya bjale ya mohlagase.

Go sa le bjalo, ditheo tše phethagatšo ya molao di šoma ka maatla go šogana le tshenyo, bohodu le bomenetša ka Eskom go rarolla bothata bjoo ditiro tše tše bosenyi di bo tlišago go tshepedišo ya mohlagase.

Mafelelong, tabakgolo ke gore re swanetše go oketša bokgoni bjo bongwe bja keriti. Se se tla hlollela Eskom sekgoba sa go dira tlhokomelo ye bohlokwa le go oketša potego ya sehlopha sa didirišwa tše yona. E tla

hlola gape sešireletši gore le ge diyuniti tše mmalwa di itemogela ditshenyego ka nako e tee, methopo ye mengwe e ka šomišwa.

A mangwe a magato a mathomo ao ke a tšerego ka 2018 e bile go tsošološa lenaneo la dithendara tše theko ya mohlagase wa go fehlwa ka ditsela tše di mpshafatšwago.

Gona moo lenaneong le la dithendara tše theko ya bokgoni bja tšweletšo ye mpsha ka lenaneo le, koketšego ya mogomo a dilaesense tše diprotšeke tše tšweletšo ye mpsha go fihla go 100 MW go ra gore babelelši ba poraebele ga ba nyake laesense go aga dinolofatši tše tšweletšo go fihla bogolong bjo.

Mpshafatšo ye e bonolo e buletše mananeo a magolo ao a ka bago gona a peeletšo.

Eskom e šiile lebala kgauswi le diteišene tše mohlagase tše di lego gona bakeng sa go šomišwa ke ba dikhamphani tše poraebele bao ba beeletšago ka

diprotšekeng tše mohlagase wa go fehlwa ka ditsela tše. Diphetogo tše tlamo di phethilwe go kaonafatša tshepedišo ya diyuniti tše 1, 2 le 3 tše

Medupe gomme diyuniti tše di šaletšego tše go sa šongwago ka tšona ke tše 5 le 6.

Le ge e le gore ditiro tše di bohlokwa ebole di tla enywa dienywa mo dikgweding tše di tlago, go molaleng gore ga se tše lekana go rarolla mathata ao re lebanego le ona.

Seo dibeke tše mmalwa

tše di fetilego di se laeditšego ke gore re swanetše go šoma ka maatla le go dira bjalo ka lebelo.

Ga go na lebaka leo ka lona naga ya go swana le ya rena – yeo e nago le mabokgoni, bokgoni le methodo yeo re nago le yona – e swanetšego go kgotlelala tlhaelelo ya mohlagase.

Mo dibekeng tše mmalwa tše di fetilego, re be re šomišana le ditona tše maleba le bahlanked ba bagolo mabapi le magato a tlaleletšo a go fapano go akgofiša maitapišo ka moka a go oketša kabayo ya rena ya mohlagase.

Molaetša o tlakile: ye ga se nako ye e tlwaelegilego.

Re swanetše go šoma ka maatla go feta pele go dira gore kgaotšo ya mohlagase ka go šielana e be selo sa maloba.

Le ge e le gore magato ao re šetšego re a tšere a tla kgonthiša kabayo ya mohlagase wo o ka tshepiwago le wo o sa bitšego kudu go ya nakong ye e tlago, re be re dutše re lebeletše gore ke eng se sengwe seo re ka se dirago gore re batamele nepo yeo.

Ka morago, kgauswi-nyana, re tla kgona go tsebagatša magato ao a feletšego ao re tla a tšeago go fihlelela kgatelopele ya ka pela mo go rarolleng kgaotšo ya mohlagase ka go šielana.

Ga go na ditharollo tše bonolo tše mathata a rena a mohlagase. Eupša re ikgafetše ebole re ikemišeditše go hlahluba tsela ye nngwe le ye nngwe le go šomiša sebaka se sengwe le se sengwe go kgonthiša gore re tšweletša mohlagase wo o lekanego go fihlelela dinyakwa tše naga. ①